

Era istòria d'Arantec Engineering

Nòm:

Grop:

Arantec Engineering ei ua empresa que desvolöpe e produsís uns sensors sense hiu (o programari e maquinari) damb er objectiu de hèr-mos era vida mès facila e simpla.

Eisharc Jaquet ei un engenhaire industriau e coordine aguesta empresa des des sòns iniciis, er an 2005. Arantec ei formada per un grop d'engenhaires que s'an especializat en hilats de sensors sense hiu ath servici des ciutats intelligentes. Principaument, era empresa se dedicaue ara consultoria energetica e a redigir projèctes, mès, damb eth pas deth temps, vederen que i auie causes que podien hèr differentes e decidiren investigar mès sus aguesta naua oportunitat de negòci. En definitiva, innovèren.

Pendent apuprètz dus ans compaginèren es dues activitats tà, des der an 2011, passar a tèmes mès tecnologics. Creèren uns sensors tà mesurar activitats meteorologiques. Ara desvolöpen e comercializen sensors.


Mès qué son aguesti sensors e com se pòden utilizar? Eth sòn usatge principau ei entath mon deth mèdi ambient. Aguesti sensors se pòden utilizar de fòrça manères differentes, mès ua d'eres ei plaçar-les enes rius. Aguesti petití monitors contrôlen e susvelhen de forma continuada coma ei eth nivèu deth riu, se i pòt auer bèra inondacion o qué passarie se pendent fòrça temps non queiguesse ne ua goterèr d'aigua.

En fucion d'aquerò que diguen aguesti sensors, Arantec a creat un sistèma tà que dirèctaments s'avertiske enes telefòns mobils a trauès d'ua telefonada de votz automatica que pòt atier eth client d'ua forma instantanèa. Agesta ei ua fòrça bona mesura tà gent qu'ei apròp d'aguesti rius e pòt acabar afectat per un problema meteorologic. D'aguesta manèra, es usatgers saben, abans qu'arrés, que pòden èster en perilh e pòden avertir a qui correspongue.

Ua des causes que les diferéncien dera sua competéncia ei qu'aguesti sensors fonctionen damb energia solara e, alavetz, non an de besonh èster connectats ara corrent. Agest madeish fucionament pòt servir tà evitar inondacions o detectar lauegi ena carretèra.

Era sua sedençsa se tròbe ena Val d'Aran, a on desvolöpen equipes tecnologiques e fabriquen es productes. Maugrat açò, tanben se pòt díder qu'era sua sedençsa ei ena bromba. Agest ei un nau modèl d'usatge des equipes informatiques que transpòrta part des archius e programes d'ua persona o empresa tà un conjunt de servidors as quaus se pòt accedir a trauès d'ua connexion a Internet. Agest instrument a facilitat eth trabalh as empreses ja que pòden trabalhar des de quinsevolh lòc deth mon.

Quina ei era sua competéncia? Quines son aqueres empreses deth sòn madeish sector? Era majoria d'eres son multinacionaus internacionaus damb fòrça ans d'experiéncia darrèr. Fòrça empreses que trabalhen damb eri vien des ans seishanta e setanta e an ua tecnologia fòrça vielha. Açò hè qu'Arantec Engineering les pogue aportar ua bona solucion en tot basar-se en ua





tecnologia fòrça mès naua, agila e actualizada. Aguest ei eth sòn avantatge competitiu.

Entà acabar, eth sòn objectiu ei facilitar era vida as empreses e as usatgèrs, somar mès que restar. Un des sòns grani lèmes ei qu'es dades s'an de poder compartir e relacionar-les entre eres e non auer-les amagades, coma s'auie hèt enquia ara.

Se vòs mès informacion sus Arantec Engineering, consulta era plana web: <http://www.smartyplanet.com/>

VOCABULARI E EXPRESSIONS

Broma: nau modèl d'usatge des equipes informatiques que transpòrta part des archius e programes d'ua persona o empresa tà un conjunt de servidors as quaus se pòt accedir a trauès d'ua connexion a Internet.

Sensor: dispositiu capable de mesurar magnituds fisiques o químiques, nomenades variables d'instrumentacion, e transformar-les en variables electriques; es variables d'instrumentacion pòden èster, per exemple, temperatura, distància, pression o umiditat.

Ciutats intelligentes: es ciutats que son dotades de mecanismes basadi enes tecnologies dera societat dera informacion e era comunicacion, enfocades a melhorar tant era gestion des diferentí servicis coma era qualitat de vida des sòns abitants; eth concèpte se difon soent per miei dera forma anglesa smart city.

Programari: supòrt logic d'un sistèma informatic que compren eth conjunt des composants de besonh que hèn possible era realization de prètzhets específics, en contraposicion as composants fisics que se nomenen maquinari.

Multinacionau: grana empresa qu'opère en diuèrsi païsi. A ua unica imatge de mèrca e abaratís còsti pera deslocalizacion dera sua produccion, de forma qu'es productes se creen en zònes damb man d'òbra barata o abundància d'energia e se venen en d'auti mercats.

Maquinari: conjunt des parts fisiques qu'a un ordenador.

Consultoria energetica: empresa qu'auferís assessorament en matèria de gestion energetica.

SINONIMS

Lèma: tèma, argument.

Sistèma: procediment.

Solucion: resultat.

1 AUEM CURIOSITAT

1. Sabes qué vò díder era paraula broma referida a un concèpte d'Internet?

.....

2. Pròva de cercar ua empresa que se dedique a produsir e distribuir aparelhs tecnologics tà her-mos era vida mès facila. Met un o dus exemples e explica-ne era istòria.

.....

3. Quini avantatges e inconvenientes cres que pòt auer era aparicion des naues tecnologies? T'afècta dirèctaments o indirèctaments?

.....

4. È ua enquèsta en tòm entorn e demana quin usatge li dam a Internet e com cren que pòt melhorar era nòsta vida?

.....

5. A qué cres que se dedique un engenhaire industriau? A qué t'agradarie dedicar-te?

.....